

Smotra Dalmatinska

Dodatak „Objavitelju Dalmatinskomu“
(La Rassegna Dalmata)

Cijena je na godinu «Objavitelju Dalmatinskomu» i «Smotri Dalmatinskoj» za Austro-Ugarsku Kr. 10.—; samom «Objavitelju Dalmatinskomu» Kr. 6.—; samoj «Smotri Dalmatinskoj» Kr. 6.—; Na polugodište i na tri mjeseca plaća se surazmjerno. Pojedini brojevi stoje 10 para. a zastareni para 20.

Ditanja za predbroju, uz koja nema dotičnih svota, ne će se ni u kakav obzir uzeti; pitanja za uvrstbe, uz koja nema prilicne pretplate, biti će povraćena. — Pretplate se šalju poštanskim naputnicama. — Rukopisi se ne vraćaju. — Neplaćena se pisma ne primaju. — Pisma i novce treba šiljati «Uredu Objavitelja Dalmatinskog u Zadru»

IZLAZI SRIJEDOM I SUBOTOM

† ĆESAR I KRALJ FRANJO JOSIP

Ćesarevo mrtvo tijelo preneseno iz Schönbrunnna u Beč i izloženo u bečkom Dvoru.

BEČ, 27. Drijevoz lijesa Ćesara Franje Josipa iz Schönbrunnna u bečki Dvor dao je povoda potresnoj manifestaciji silnoga naroda, koji je sa svih strana dohrlio, za svog nezaboravnog Ćesara. Prije prijevoza, odregjena za 10 sati na večer, dvorsko je svećenstvo blagoslovilo kola na osam konja, te se žalobna povorka uputi. Bila su na čelu dva dvorska konjušara sa laternama, za njima konjički eskadron, pak u dvorskim kolima lični poslužnici preminulog Ćesara, u dvorskim kolima sa šest konja vrhovni dvorski meštar, oba generalna adjutanta i krilni adjutanti, zatim crnim zavijenja mrtvačka kola sa osam vranaca, pred kojima su išla dva dvorska konjušara a oko njih stupali paži sa gorućim bakljama, austrijske i ugarske trabantne tjelesne straže i lakaji, dok je neposredno za kolima jahalo šestoro arsjera i šestoro ugarskih tjelesnih straža. Zatim dolazahu dvije dvorske kočije sa komornim osobljem Ćesarovim, a na kraju jedan eskadron konjice.

Dovorka se isukala mimo prozora odaja, iz kojih se Ćesar nije udaljio otkada je rat započeo, pak se uputila dugom Marihilfskom ulicom, koja se bogato iskitila crninom, te preko jednog dijela Ringa u dvor, kojega izvanjska vrata bijahu zastrta crninom. Pred ulazom u Dvor dizahu se dva u crno zavijena obeliska sa svjetiljkama, iz kojih je veliki rasvjetni plamen buktio. Koliko je dug put, silan je svijet pravio dvoredice te gologlav mućke se poslijednji put klanjao mrtvome svome Ćesaru. Oko 11 sati u noći povorka stiže u Dvor, gdje su je čekali crkveni dvorski dostojanstvenici, dvorski maršal u Ugarskoj i dvorsko svećenstvo. Dvorski komorni poslužnici digoše lijes, i pošto je blagoslovljen, prenijeh ga u crninom zastrtu dvorsku kapelu, gdje Ćesar i Ćesarica i članovi Ćesarske Kuće čekahu lijes Franje Josipa. Pred njim je išao dvorski pjevački zbor pjevajući miserere, a pratijahu ga vrhovni dvorski meštar Montenuovo, vrhovne dvorske časti i gardski kapetani, dvorski maršal u Ugarskoj, oba generalna adjutanta i krilni adjutanti i komorno osoblje. Pošto je lijes dignut i izložen na visoki odar, prijenos svrši te se crkvena vrata zatvorih.

Previšnja zapovijed vojsci.

BEČ, 26. «Wiener Zeitung» objavljuje ovu previšnju zapovijed: Dješadijska pukovnija br. 1, tirolska pukovnija česarskih lovaca br. 1, 2, 3 i 4, dragonska pukovnija br. 11, husarska pukovnija br. 1, ulanska pukovnija br. 4, pukovnija poljskih obica br. 9, tirolska i vorarlberška pukovnija planinske artilerije br. 14 i pukovnija tvrgjavne artilerije br. 1 nosiće za sva vremena ime Ćesara i Kralja Franje Josipa I. Ja preuzimljem u tim pukovnijama čast drugoga vlasnika. Dješadijska pukovnija br. 19 nosiće Moje ime Ćesar i Kralj Karlo.

Karlo s. r.

Dvorska crnina.

BEČ, 26. Do Previšnje naredbi nosiće se za Njegovo Veličanstvo pokojnog Franje Josipa dvorska crnina za šest mjeseci počevši od 30 novembra, i to: prva dva mjeseca najdublja, druga dva duboka, a zadnja dva mjeseca manja crnina.

Njemački Car našoj vojsci prigodom Ćesareve smrti.

BEČ, 25. Javljuju iz stana ratne štampe: Vojni viši zapovjednik Feldmaršal nadvojvoda Fridrih izdao je 24 novembra ovu zapovijed vojnog višeg zapovjedništva:

Njegovo Veličanstvo Car njemački upravio mi je ovaj telegram: Duboko osjećam potrebu, da Ti u ovom času, koji je tako težak za Tebe i za au-

stro-ugarsku vojsku, rečem, da ja i Moja vojska najsrdačnije učestvujemo u Vašoj velikoj žalosti. Mi spominjemo sa poštanjem rad preminulog Veličanstva Ćesara; Njegova smrt i Nas u crno zavija. Molim Te da svoj austro-ugarskoj vojsci izrečeš najskrenije učešće Moje i njemačke vojske.

Wilhelm.

Ja sam caru njemačkom zahvalio u ime vojske i flote što su pod Mojim zapovjedništvom.

Pomen Ćesaru Franju Josipu u Reichstagu.

BERLIN, 25. Reichstag se sastao, da otrsi zakon o dužnosti za civilnu službu. Kad se sjednica otvorila, predsjednik Kampf drža govor, u kojemu reče: «Oko lijesa Franje Josipa I. stoje narodi Austrije-Ugarske, stoji njemački narod skupa sa turskim i bugarskim, da se poklone napomeni Vladara, koji je svoje najbolje snage uložio, da stede narodima ono, rašta se mi borimo, a to je neovisnost, sloboda, čast naroda. Čast uspomeni pokojnome vjernom savezniku». Govor učini dubok utisak.

Pošto je otrsil omanje osnove, Kuća zaključila da na sjednici, koja će biti u srijedu, uzme u pretres u prvom i drugom čitanju zakon o civilnoj dužnosti. Prijedlog je odobren; zatim se sjednica zatvorila.

Žalovanje spanjolskog Kralja i spanj. Vlade.

MADRID, 25. Bežični telegram predstavnika Korr. Bureaua (zakašnjeno): Vijest o smrti Franje Josipa učini duboki utisak na Dvor, pučanstvo i štampu. Novine ističu osobito Ćesarevu ljubav za mir i duboko poštovanje što je uživao u narodima Austrije Ugarske. Kralj, kad je dobio tužnu vijest, bio je na lovu; on namah prekinu lov i otpremi telegram učešća. Članovi kraljeve obitelji, svi dvorski dostojanstvenici i predsjednici Komore izraziše austro-ugarskom poklisanu lično svoje žaljenje. Kralj je naredio dvorsku crninu, koja će trajati 42 dana.

Žalovanje feldmaršala Mackensena Ćesaru Karlu.

BEČ, 26. Feldmaršal Mackensen je upravio Ćesaru ovaj telegram: Sa iskrenim učešćem u žalosti stojim u duhu kod lijesa Njegova Veličanstva pokojnog Franje Josipa, tog plemenitog starijeg vladara ovoga svijeta, i pozdravljam Vaše Veličanstvo, kao vrhovnog vojskovođu hrabre austro-ugarske vojske, sa saopćenjem da je meni povjerenim četama uspjelo, sa energičnim sudjelovanjem pionira i dunavske flotilje Vašeg Veličanstva, preći preko Dunava između Sistova i Zimnicea.

Ćesar na to odgovori: Riječi pune žalosti kojima spominjete Mog svijetlog prastrica, koji Vas je toliko cijenio, duboko su Me ganule, te Vam najiskrenije na tome zahvaljujem kao i na upravljenom Mi srdačnom poklonstvu. To Me tim više obradovalo, što ste u isto doba izvijestili o važnom uspjehu, što su čete pod Vašim pobjednim vodstvom a sa Božjom pomoći, postigle prešavši Dunav. To Vam najiskrenije čestitam, te poručujem Vama, dragi Feldmaršalu Mackensene, i prokušanim vojnim snagama kojima zapovijedate, Moj najsrdačniji pozdrav.

Žalovanje rumunjskog kluba i rumunjskog naroda.

BEČ, 25. Zastupnik u Carevinskom Vijeću Simonovici upravio je u ime rumunjskog kluba Carevinskog Vijeća i rumunjskog pučanstva Bukovine, previšnje kabinetskoj kancelariji telegram, kojim izriče duboko žalovanje radi smrti Njegova Veličanstva pokojnog Ćesara Franje Josipa kojega će se navijeke sa zahvalnošću spominjati, i ponavlja obećanje vjernih odanosti posvećenoj osobi Njegova Veličanstva Ćesara Karla i drevnoj vladarskoj kući.

Ćesar Karlo u bečkom Dvoru. Primanja.

BEČ, 27. Ćesar je Karlo danas prvi put došao kao Vladar u Dvor. Na putu iz Schönbrunnna u Dvor svijet ga pozdravljao sa velikim oduševljenjem. Ćesar je primio u Dvoru u posebnim audijencijama apostolskog nuncija, pak poklisanara turskoga, Sjedinjenih Država i španjolskoga.

Padvojvoda Eugen imenovan feldmaršalom.

BEČ, 27. Ćesar Karlo upravio je nadvojvodu Eugenu ovo ručno pismo: Dragi gospodine rojgače, nadvojvodo Eugene! U punom zahvalnom priznanju Vašeg odličnog djelovanja kao vojne jedne vojnog fronte pred neprijateljem, imenujem Vašu milost za feldmaršala. Beč, 23 novembra 1916.

Karlo s. r.

Veliki Krst Reda Marije Terezije Padvojvodi Fridrihu.

BEČ, 27. Javljuju iz stana ratne štampe: Viši vojni zapovjednik feldmaršal nadvojvoda Fridrih izdao je ovu zapovijed višeg vojnog zapovjedništva: Vojnici!

Njegovo č. i k. Apostolsko Veličanstvo udijelilo mi je Veliki Krst vojničkog Reda Marije Terezije, a moga prokušano saradnika generala pukovnika baruna Conrada imenovalo za feldmaršala. Ovaj dokaz Previšnje milosti ide vas, ide vaše junačko istrajanje, vašu uvijek prokušanu hrabrost, vašu vjernu predanost u teškoj borbi za moć i postojanje naše mile domovine. To je Previšnje priznavanje dosadanih sjajnih djela vojske i flote. Dokažimo da smo dostojni Previšnjeg povjerenja, izdržimo i vršimo svoju dužnost, dok ne bude izvošten častan pobjedan mir. Bog je s nama bio, On će s nama i ostati.

Feldmaršal nadvojvoda Fridrih.

Dvorske časti. Imenovanja.

BEČ, 25. «Wiener Zeitung» objavljuje ručno pismo Ćesara Karla knezu Montenuovu, kojim mu podjeljuje u pijetnom uvažavanju odličnih vjernih usluga iskazanih, kao prvi vrhovni dvorski meštar Franje Josipa, briljante k velikom krstu Reda Sv. Stjepana.

Ćesar je imenovao kneza Montenuova prvim vrhovnim dvorskim meštro, kneza Nikolu Dalffy dvorskim konjušnikom, grofa Nikolu Szecseni dvorskim maršalom u Ugarskoj.

Dokojni Ćesar Franjo Josip imenova Ludviga grofa Szechenyja poslanikom u Sofiji.

BEČ, 25. Ćesar je imenovao nekadašnjeg komornog predstojnika generala majora kneza Zdenka Lobkowitza generalnim adjutantom.

Adresa friulske pučke stranke.

BEČ, 27. Drepošt stolne crkve msg. Faidutti prikazao je u ime zastupnika friulske pučke stranke u Ćesarevinskom Vijeću i Šaboru, kao predsjednik stranke, kabinetskoj kancelariji Njegova Veličanstva adresu odanosti, u kojoj piše: Friulski je narod uvijek ljubio sa sinovskom ljubavi svoga Vladara Franje Josipa, iskreno ga poštovao, borio se za svog Ćesara kako umiju najnježnija djeca za najnježnijeg oca. Dredstavnici friulskog naroda najživlje izrazuju Vašem Veličanstvu sa najdubljom tugom u srcu svoje najsrdačnije žaljenje za smrću tako ljubljeno, tako oplakivano Ćesara Franje Josipa. U turobnom času tako teške nesreće gledamo odano, i pouzdanjem u uzvisitu osobu Vašega Veličanstva, koju je Božja Providnost pozvala da upravlja našom Monarhijom u bijesnoj oluji koja je ikad zemljom potresla. Vjernost naroda našeg kući habzburškoj nepokolebiva je. Mi prikazujemo Vašemu Veličanstvu odano poklonstvo friulskog naroda, i uz to sa zakletvom obećajemo nepromjenljivu privrženost, neograničenu poslušnost te polažemo puni povjerenja interese friulskog naroda u ruke Vašega Veličanstva.

RAT.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

Izveštaji austro-ugarskog glavnog stana.

BEČ, 25. Službeno se javlja: «25 novembra 1916».

Istočno bojište:

Fronta generala pukovnika Nadvojvode Josipa: Rumunjske čete što su istočno od Turnu-Severina ostale otcijepljene, žilavo se odupiru. Na donjem Altu njemačke čete stigose na istočnu obalu rijeke. Sjeverno od Rimmic-Valcea napad austro-ugarskih i njemačkih snaga jednako napreduje; zarobljena su 3 oficira i 800 ljudi. Neprijateljski napad u okolici Bekas progje najalovo.

Vojna fronta gener. maršala Princa Leopolda Bavarskoga:

Nije bilo osobitih događaja.

Talijansko bojište:

Jaka letjelička eskadra bacila je sa dobrim uspjehom više bomba na željezničku stanicu i neprijateljski tabor u Primolanu. Sve se letjelice zdrave povratih, unatoč žestokoj obranbenoj vatri i teškim udarcima vjetra.

Jugo-istočno bojište:

Ništa važno.

BEČ, 26. Službeno se javlja:

«26. novembra 1916».

Istočno bojište:

Vojna grupa gener. maršala Mackensena: Dunavska vojska doprla je do okolice Alexandrie. U prelazanju s jedne na drugu obalu rijeke, što nabujala voda osobito otežča, sudjelovahu izvrsno dunavska flotilja pod kapetanom linijskog broda Lukichem i pionirski austro-ugarski odjelci generala majora Gaugla. Kod Umluleta sjeverno od Sistova naši letioci oboriše hicima neprijateljsku letjelicu «Farman».

Vojna fronta generala pukovnika Nadvojvode Josipa:

Njemačka konjica, pod vodstvom generala poručnika grofa Schmettova uzbila je istočno od donjeg Alta neprijateljsku konjaničku diviziju. Zauzet je Rimmic-Valcea u dolini Alta. Više na istoku, gdje se neprijatelj još žestoko odupire, naše se čete primiču Curtea de Argesu. Iznovični napad ruskih satnija u kraju jugo-zapadno od Bekasa progje iznova naprazno.

Vojna fronta gener. maršala princa Leopolda Bavarskoga:

Naša vatra protjera ruske odjeljke, koji se otiskivahu kod Ozierki na gornjem Styru.

Talijansko bojište:

Na kraškoj visoravni topovski je boj bio neko vrijeme nešto življi. U koruškom pograničnom kraju neprijateljska artilerija bombardova pojedina mjesta. Jedna naša letjelička eskadra osula je bombama željezničke naprave i daščare u Tolmezzu.

Jugo-istočno bojište:

Stanje nepromijenjeno.

BEČ, 27. Službeno se javlja:

«27 novembra 1916».

Istočno bojište:

Vojna fronta generala pukovnika Nadvojvode Josipa:

Neprijatelj, koji je kod Turn Severina potučen, povlači se jugo-istočnim pravcem; austro-ugarske i njemačke ga čete progone. Naš je plijen iz tih bojeva: 28 oficira, 200 ljudi zarobljeno, 3 topa, 27 punih municijskih kola i 800 kratkih kola. I u dunavskim lukama dopane nas bogat plijen. Istočno od donjeg Alta doprlo se do odsječka Vedeo, a sjeverno i južno do Aleksandrije. Na gornjem Altu neprijatelj bi potisnut preko Topologuskoga odsječ-

ka. Istočno od *Tigvenija* neprijateljske su pozicije probijene; tu neprijatelj izgubi 10 oficira i 400 ljudi zarobljeno i 7 mitraljeza.

Napad više ruskih bataljona sjeverno od Negrisorske doline na naše čete prošao je najalovo. Protivnički izvidnički odjelci u području *Ludowe* odbijeni su.

Fronta gen. maršala Princa Leopolda Bavarskog:

Stanje se nije izmijenilo.

Talijansko i jugo-istočno bojište: Nije bilo nikakvih događaja.

Zamjenik poglavice generalnog štaba v. *Höfer* podmaršal.

Izveštaji njemačkog velikog glavnog stana.

BERLIN, 25. Wolff Bureau javlja: Veliki glavni stan, 25 novembra 1916:

Zapadno bojište:

Nije se ništa osobito zbilo.

Istočno bojište:

U *Gyergyjskoj* planini neprijateljski napad na *Batci Neagri* uzbio je krvavo. Južno od mjesta kod se rijeka *Alt* probija kroz erdeljske Alpe, sa vezne čete oteše Rumunjima, unatoč upornoj obrani, nekoliko mjesta. Neprijateljski je otpor u nizini donje rijeke *Alta* skršen. Tamo prejosno preko rijeke. Na zapadnoj granici Rumunjske rumunjski se bataljuni, što su otcijepjeni od svoje glavne vojske, brane žilavo u šumovitim gorama sjevero-istočno od *Turnu Severina*.

Balkansko bojište:

U *Dobrudži* artiljerijska vatra. Pošto su prešle *Dunav* sa juga, vojne snage saveznih središnjih vlasti učvrstile se na rumunjskom zemljištu. Kod *Rakovice* pučanstvo iznova učestvova u boju protiv naših četa.

Maćedonska fronta:

Talijanski zagoni sjevero-zapadno od *Bitolja* i srpski sjeverno od *Gruništa* najalovo progjoše.

BERLIN, 25. Službeno, 25 novembra u večer:

Na *Sommi* samo neznatna artiljerijska vatra. Na srednjem i donjem *Altu* napreduje se. Dijelovi vojne skupine *Mackensena*, koji su kod *Sistova* prešli *Dunav*, zakročiše dalje. Na maćedonskoj se fronti miruje.

BERLIN, 25. Službeno. Dijelovi se naših pomorskih b-jnih snaga otišnuše u noći od 23 na 24 novembra prema ušću *Themse* i sjevernog kraja sipina sve do jedne predstražne lagje, koju je vatra iz topova potopila. Nije se naišlo ni na koje neprijateljske boje snage. Bombardovalo se artiljerijom utvrđeno mjesto *Ramsgate*. Pošto ni na to nije se ništa pojavilo od engleske flote, zakrenu-smo natrag i stigomo zdravi u domaće uporište.

BERLIN, 26. Wolff Bureau javlja:

Veliki glavni stan 26. novembra 1916.

Zapadno bojište:

Radi magle i kiše nije bilo ovećih bojeva. U žilavo izvršenim patrolskim predućima sjevero-istočno od *Arrasa*, iznijesmo iz engleskih opkopa 25 zarobljenika. Sjevero-istočno od *Beaumonta* badenski odjelci zarobiše u neprijateljskoj poziciji 4 oficira i 157 Engleza i odnijehše jednu mitraljezu. U šumi *Apremontskoj* istočno od *St. Mihiel* francuska pješadija napade poslije jake pripreme vatrom; odbijena je.

Istočno bojište:

Blizu obale *Baltičkog Mora*, sjeverno od *Smorgona* i na frontama *Serveča* i *Ščare* neprijateljska vatra poraste. Dutevima što vode od *Alta* put istoka vrve kolone kolā u bijegu; njihov polazak obilježavaju zapaljena mjesta. U *Vlaškoj* stupilo se u dodir sa snagama što su došle preko *Dunava*.

Balkansko bojište:

Zagon neprijateljskih strijelaca, poduprt vatrom s mora, duž obale protiv desnog krila *dobrudžske* vojske, propade.

Maćedonska fronta:

Nije bilo osobitih događaja.

BERLIN, 27. Wolff Bureau javlja:

Veliki glavni stan, 27 novembra 1916:

Zapadno bojište:

U području *Somme* propade pokus Francuza da prodru u južni dio šume *St. Pierre Vaast*. Istočno od *St. Mihiel* francuski nenadni se napad na jednu našu stražu izjalovi.

Istočno bojište:

Vojna fronta gen. maršala princa Leopolda Bavarskog:

Ništa osobito.

Vojna fronta generala pukovnika *Nadvojvode Josipa*:

U šumovitim *Karpatima* ruski izvidnički odjelci u području *Ludowe* i više bataljuna sjeverno od Negrisorske doline biše odbijeni. S obe strane *Alta* savezne vojske, što provaljuju, bacihše neprijatelja iza *Topologuskog* odsječka; istočno od *Tigvenija* neprijateljske su linije probijene. Odsjek *Vede* dostignut je na više i na niže *Alexandrije*, pa i sam je grad zauzet. Sa *Turn Severina* naših čete potiskohše ostatak rumunjske oršovske skupine prema jugo-istoku, gdje im druge snage zatvaraju put. U dunavskim lukama izmiegju *Oršove* i *Ruščuka* odnijelo se dosad 6 parnih brodova i 80 teglećih čamaca većinom kratkih dragocjenim teretom.

Balkansko bojište:

U *Dobrudži* više je ruskih napada propalo. Zagonom bugarskih bataljona neprijatelj je uzbio- jen istočna od *Ercheseca*. Dunavska vojska skršava rumunjski otpor te napreduje.

Maćedonska fronta:

Izmegju *Prjespenskog* jezera i *Černe* žestok artiljerijski boj. Iaki se napadi istočno od *Daralova* skršihše. Engleski je zagon istočno od *Vardara* odbijen.

Izveštaji turskog glavnog stana.

CARIGRAD, 21. (stiglo kasno). Glavni stan javlja:

Fronta u Kavkazu:

Na desnom krilu pomakusmo na jednom dijelu za 40 km. naše pozicije u području oko *Muscha*, te smo tako na tom krilu zadnjih dana pomakli pozicije u duljini od 90 km., a u poprijeko- noj dubini od 10 km. Bojevi što su zavrili bili na ovoj fronti naši odjelci sa neprijateljskim zalaznicama, osobito sjeverno od *Kighi*, ispadohše za nas povoljno. Broj ruskih pribjeglica danomice raste.

Na ostalim frontama nikakvih važnih događaja.

CARIGRAD, 24. Glavni stan javlja: Sa fronta nikakav važan događaj.

CARIGRAD, 25. Glavni stan javlja, 25 novembra:

Sa raznih fronta ništa važno da se javi.

CARIGRAD, 27. Glavni stan, 26 novembra. Sa raznih fronta nema znamenitih događaja da se javi.

Izveštaji bugarskog glavnog stana.

SOFIJA, 25. Izveštaj generalnog štaba, 25 novembra:

Napad talijanskog bataljona na selo *Trnova* sjevero-zapadno od *Bitolja* odbijen je. Tvrdnja francuskog bulletina 23 novembra, da su Francuzi zapremili selo *Doromirtici*, lažna je; selo je tvrdo u našim rukama. Neprijateljski odjelak koji je napredovao u okolici *Gruništa*, uzbio je. Na ostalom dijelu Maćedonske fronte artiljerijska vatra.

Rumunjska fronta:

U *Dobrudži* neprijatelj uložil protiv naših pozicija znatnijih bojnih snaga nego li dosad. Svi njihovi pokusi da pregu na napad, propadohše u artiljerijskoj vatri. Iz zapovijedi nagjene u ruskih zarobljenika proizlazi, da je protivnik mislio na opći napad, koji se pak žalosno sveo na djelimične napade na desnom krilu kod *Berisch-Topani*. Poslije uspješnog protunapada zarobismo jednog kapetana i 50 vojnika, a izbrojismo 300 lešina neprijateljskih. Na *Dunavu* artiljerijska i pješadijska vatra.

SOFIJA, 26. Izveštaj generalnog štaba, 26 novembra:

Maćedonska fronta:

Talijanski bataljon pokuša da napane kod *Tarnove*, ali ga našom vatrom uzbismo. Poslije artiljerijske pripreme, protivnik pokuša uzaludnih napada na vis 1050 istočno od *Paralove*. Na ostalom dijelu fronte artiljerijska vatra.

Rumunjska fronta:

U *Dobrudži* artiljerijska paljba i patrolski okršaji. Neprijatelj se usunčuje pred našim pozicijama. Naše čete progjoše prve, skupa za njemačkima, *Dunav* kod *Svistova* te poslije boja oteše grad *Zimnicea*, gdje se našlo mnogo žita. Kod *Somovita* njemačke čete progjoše *Dunav* i zapremiše *Izlaz* i *Rakovicu*. Kod *Turnu Severina* jedan dio naših snaga, koje štite desnu obalu *Dunava*, pregre rijeku i učestvova u zauzeću toga grada. Naša artiljerija na desnoj obali *Dunava* rasprišla je neprijateljske kolone, koje su se borile u okolici *Turn Severina*.

SOFIJA, 27. Izveštaj generalnog štaba, 27 novembra:

Maćedonska fronta:

Pošto je priprema artiljerijom potrajala skoro cijeli dan, protivnik napade na vis 1050 i na zapadne obronke istočno sela *Paralove*. Napad je odbijen. Kod sela *Gruništa* skršismo napad već u zametku. Na lijevoj obali *Vardara* odbismo napad južno od sela *Pegoredice*. Na ostaloj fronti artiljerijska djelatnost.

Rumunjska fronta:

U *Dobrudži*, koliko je duga fronta, artiljerijska je paljba. Iakim protunapadom uzbismo neprijatelja sa visa 234 i iz sela *Ezkezeta* i rasprišmo dva bataljona. Ruski napadi istočno od *Tašavulskog* jezera i južno od mjesta *Estera*, odbijeni su. Na *Dunavu* izmiegju *Ruščuka* i *Černe Vode* artiljerijska vatra. Naše čete i savezne čete, koje su prešle *Dunav* kod *Sistova*, napreduju u *Vlaškoj* po planu. Kod grada *Orahova* naših prijegjoše *Dunav* i zapremiše *Beket*. Druge bugarske čete prijegjoše *Dunav* kod gradova *Lom Palanke* i *Vidina*, te zapremiše suprotnu obalu. Grad je *Kalafat* u našim rukama.

Jagov odstupio. — Zimmermann njegov nasljednik.

BERLIN, 25. «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» javlja: Car je privolio na odstup državnog tajnika za izvanjski ured *Jagova*, pozvao je *Jagova* u prusku gospodsku Kuću, i imenovao je dosadanjanca državnoga podtajnika *Zimmermanna* državnim tajnikom izvanjskog ureda. Dosadanji je upravitelj političkog odsjeka poslanik von *Stumm* imenovan državnim podtajnikom. Osim toga radi rastućih poslova u izvanjskom uredu ustrojeno je drugo mjesto državnog podtajnika, koje se povjerilo barunu von *Busche*.

Novi njemački poklisar u Beču.

BEČ, 26. Drispio je novoimenovani njemački poklisar grof *Wedel*.

Promjene u višem zapovjedništvu ruske vojske.

FRANKFURT, 26. «Frankfurter Zeitung» javlja iz Basela, 25 novembra: Agencija *Havas* širi ovu rusku vijest: Veliki knez *Nikola* predao je više zapovjedništvo nad kavkaskom vojskom da primi važnije zapovjedništvo u Evropi. Veliki knez bio bi već pripisao u *Carev glavni stan*. Car je dopustio generalu *Aleksejevu*, da iz obzira zdravlja, nastupi dopisat. *Aleksejeva* će privremeno zamjenjivati general *Gurko*, zapovjednik pričuvene vojske.

Novi ministar spoljašnjih posala u Rusiji.

PETROGRAD, 26. Pomoćniku u ministarstvu izvanjskih posala *Peterovu* povjerenje je ministarstvo izvanjskih posala.

Ententa u Grčkoj.

BERN, 25. «Secolo» javlja iz Atine: Admiral *Fournet* traži u novom ultimatumu, da se artiljerijski materijal izruči do 1 decembra, a ostali ratni materijal do 5 decembra. U vojničkim krugovima živo su zaposleni.

ATINA, 25. (Reuter). Očekuje se za sutra popodne ultimatum. Kad bi se pravio otpor izručivanju oružja, pokretači bi se otpora uapsili, a carinare bi se zapremile. Saveznici su spremni na najgore eventualnosti. Drilike su vrlo ozbiljne. U krugovima kraljeva dvora izjavljuju se, da premda je kralj naredio da se oružje izruči, svali bi pokus da ga se silom otme, naišao na otpor vojničke stranke. Jedini bi izlazak za Grčku bio — kako Agencije Reuter tvrdi — da se upravi ultimatum Bugarskoj netom se primi ultimatum saveznika.

Venizeloseva vlada navijestila rat Bugarskoj.

LONDON, 26. «Exchange-Telegraph-Company» javlja, da je Venizeloseva vlada objavila Bugarskoj rat.

Članovi diplomatskih i konsularnih zastupništva protjerani iz Grčke.

SOFIJA, 25. Članovi diplomatskih i konsularnih zastupništva, koje je francuski admiral izagnao, flagrantnom povredom međunarodnog prava i suverenstva Grčke, stigohše jučer u Kavallu. Grčka im je vlada za njihova puta iskazala sve obzire što njihove prilike zaslužuju. Drije odlaska pošle su poslanicima u pohode mnoge vijenije grčke ličnosti, koje su im izrazile svoje duboko žaljenje i nepromjenljivu simpatiju; na odlasku pozdraviše ih ministar izvanjskih posala i dvorski maršal i veliki broj civilnih i vojničkih ličnosti: Kraljica *Sofija* poručil im iz *Pireja* svoj posljednji pozdrav, pošto se predstavnici centralnih vlasti već bijahu na brod ukrcali.

Austro-ugarska vlada protiv postupanja Entente prama poslanicima našim i naših saveznika.

BEČ, 27. Austro-ugarska je Vlada prosvjedovala kod Vlade četvornog sporazuma protiv postupanja Entente prema poslanicima Austrije Ugarske i njenih saveznika, te o tome je obznanila vlade svojih saveznika i neutralnih država.

U prosvijedu piše: To nasilje, kojim se broj povreda međunarodnog prava sa strane Ententinih vlasti u ovom ratu nanovo umnožava, pokazuje vrlo jasno, da vlasti Entente gaze najsvjetlija načela međunarodnog prava. Austro-ugarska vlada najodlučnije protestuje protiv takog postupanja, koje je čisto izrugavanje načela nepovredljivosti poslanika i atentat na suverenstva prava neutralnih država.

Propale lagje.

LONDON, 25. Ljud javlja: Holandski parni brod, «*Ejbergen*» od 4751 tona razbio se kod *Rosarie*.

Amerika za mir.

FRANKFURT, 27. «Frankfurter Zeitung» javlja iz *New-Yorka*, 26 novembra: Ovdje se sastala konferencija vijenijih Američana u prilog svjetskom miru. *Grey* i *Briand* poslaše svoje poruke, u kojima su izrazili svoju simpatiju tome pokretu. Njemački poklisar *Bernstorff* pozvao se u pismu na izjave državnoga kancelara u *Reichstagu*. Senator *Stoe* saopćil pristajanje Amerike.

DALMATINSKE VIJESTI

Smrt N. V. Česara Franja Josipa I.

Žalovanje Dalmatinskog zemaljskog Odbora N. V. Cesaru Karlu I.

Zemaljski odbor dalmatinski poslao je prigodnom smrći N. V. Česara i Kralja Franja Josipa ovaj telegram:

Kabinetskoj kancelariji Njegova Veličanstva Beč

«Smrt Njegova Veličanstva Česara i Kralja Franje Josipa prvoga, ovog velikoga vladara koji je podigao moć monarhije do neslućene visine, narode obdario ustavnim slobodštinam, a očinsku skrb posvetio njihovom napretku, pobuđila je neizmjernu žalost u Kraljevini Dalmaciji.»

«Zemaljski Odbor molil c. i k. Kabinetsku Kancelariju, da sveopću tugu Dalmacije zbog golema gubitka, koji su pretrpili svijetla carska kuća i svi narodi monarhije, izvoli donijeti do znanja Njegovu Veličanstvu Cesaru i Kralju Karlu prvomu, i podastrijeti mu ujedno izraz vjernosti i privrženosti, čvrstih kao dalmatinske hridi, Zemaljskoga Odbora i cijele Dalmacije.»

Predsjednik Sabora *Iučević*».

Dalmatinske novine o pok. Cesaru i Kralju Franju Josipu.

«*Narodni List*» piše: S imenom Franja Josipa I. skopčane su najsajinije stranice povijesti Austro-Ugarske monarhije. On je svojim očinskom dobrotom, svojom angjeoskom strpljivošću i postojanom do-ljedošću s temelja preobrazio podloge unutrašnjih prilika starodrevne Habsburške monarhije, pa je od nje stvorio jaku silu složenih naroda, kojima ustav jačči razvitiak slobodna narodnog života, te ih vezuje, u nepokolebljivu zajednicu, ljubav i ođanost prema dinastiji, kao i vlastiti narodni interes.

Kako je car i kralj *Franjo Josip* vršio svoju tešku vladalačku misiju, kojim je uspjehom ona bila okrunjena, to je najočitije, najbjeđodanije dokazao ovaj svjetski rat. Dokazalo se je pred čitavim svijetom, kako cijela monarhija bez razlike državoprvnih, narođonosnih i drugih stajalizišta kao jedan čovjek stoji uz svog vladara i njegov dom, a što je rat duže trajao, postajala je čvršćom, nerazrješivom veza izmiegju cara-kralja i njegovih naroda.

Hrvatski je narod baštiniio od svojih pregja nepokolebljivu vjernost i ođanost Habsburškoj dinastiji, te ju je dokazao i za preminulog vladara, lijući za prvih i za posljednjih godina njegova kraljevanja potokom krvi na raznim bojištima. Kralj je u više najsvećanijih prigoda zajamčio hrvatskom narodu njegova prava, historička i narodna, i za to Hrvati ni u najtežim časovima borba sa protunarodnim sistemima ne oćajaje, videći u Kruni najjači paladij svojih pravica. Iz uvjerenja kraljeve sklonosti iz ovog pouzdanja u samog kralja, hrvatski je narod crpio snagu za junačka djela i za bezgraničnu požrtvovnost.

I danas, lijući suze nad o'rom viteškog kralja, hrvatski narod osjeća duboko u duši, da nam je on

svojim vladanjem dao najbolji zalog, da ni njegov nasljednik neće zaboraviti naroda, koji ispunja kroz vjekove svoju dužnost kao sveti amanet, baštinijen od djeđova.

«*Hrvatska Kruna*» piše: Najstariji i najobljubljeniji vladar svijeta nije više megju živima na zemlji. Stupio na slavno prestolje svojih pregja u doba teških kušnja i nemira i buna, a u još teže doba, usred najstrašnijeg rata što ga bilježi povijest, preselio se u vječnost i zavio u crno svoje vjerne podanike.

Cijeli mu je život bio posut trnjem. Kako nijedan vladar nije onako dugo držao žezlo u rukama, tako opet nijedan vladar svijeta nije kao čovjek onoliko i onako žalosnih dana proživio: dosta spomenut suđbinu carice, brata *Maksimilijana*, sina cesarevića *kraljevića Rudolfa* i nasljednika prijestolja nađvoj. *Franja Ferdinanda*, a da o drugom čemu i ne spominjemo.

Ispunio je povijest od puna dva pokoljenja i bezbroj zlatnih stranica napisao.

Svojim vladarskim vrlinama zaslužio je, da mu ime megju cesarevima i kraljevima zapremi ponajodličnije mjesto, a štovanje cijelog svijeta bilo je zaslužno priznanje.

Nađ takvom povjesnom pojavom, nađ tolikim gubitkom poginmo glave, i plaćimo i molimo za veliku, eminentno religioznu dušu, koja pošla, da zamijeni krunu patnja sa krunom uživanja u rajskoj slavi.

«*Naše Jedinstvo*» piše: Što bi bilo od naroda carstva bez Njegova vladanja? Posljedice velikih događaja na kraju XVIII i na početku XIX vijeka ragjahu novim vidicima. Nove ideje proirale kroz stare pravce, čiji se oblaci gomilali da se razvijaju olujom razaranja po svoj Europi. Proviđnost je za tu dobu odabrala Njegovo Veličanstvo *Franju Josipa I.* za Prijestolje habzbursko. Što bi bilo od našega carstva, što od našega naroda, da nije bilo muđre, jake, pravećne, sabrane vladavine Nj. Veličanstva, da Njegovo ime u najtežim časovima nije ujedinjavaloo oko Prijestolja narode Mu vjerne, ođane?

Kada je sio na Prijestolje i pojam o narodnome načelu bio je u zametku. Sa Prijestolja poslije mogao je gledati radosan da je u Austriji narodno pitanje riješeno za sve, i na zadovoljstvo svijui; riješeno i za Hrvatsku. U školi, u uređima, u javnome životu uopće svima zajamčena su nacionalna prava, niti više skoro ima nacionalnoga pitanja, pa su narodi, po prirodnom zakonima evolucije, pošli dalje: željom ostvarenja historičkih prava za nerazdijeljivost krunovina i zemalja Carstva, što odgovara njegovoj historičkoj misiji.

U ovih 69 godina narodi su nacionalno orijaški napredovali, kao što su kulturno i ekonomski, jer je *Franjo Josip I.* od prvoga časa na Prijestolju polagao svu plemenitu ambiciju Vladara u ljubav i u sreću Svojih naroda.

Vađa prvi vojnik, bio je i prvi graganjin. Otvorio je široko polje Slobodi u vaspitanju puka i njegovim ustanovama. Ustavom je svima dao slobodu, a Ustav je čuvao i obezbijedio krepotima.

Zadušnice u crkvi Sv. Franje na zidinam.

M. P. o. Franjevci priredit će u petak, u crkvi Sv. Franje na zidinam, svećane zadušnice za N. V. našeg Česara i Kralja Franja Josipa.

Messa funebre.

Veneridi prossimo, per iniziativa dei reverendi Padri francescani, verrà celebrata una solenne messa di requie per S. M. l'Imperatore Francesco Giuseppe, nella chiesa di San Francesco alle Mura.

Ratna odlikovanja i imenovanja.

Njegovo je blagopoljno Ces. i Kralj. Apostolsko Veličanstvo premlistivo izvoljelo podijeliti u priznanje izvrsnog i požrtvovnog djelovanja pred neprijateljem viteški *krst reda Franje Josipa* s ratnom dekoracijom prič. nadliječniku *D-r Romulu Petriću* od 2. hus. reg.; u priznanje hrabrog držanja pred neprijateljem *vojnički krst za zaslugetrećeg razreda* s ratnom dekoracijom, natpor. *Jurju Bublji*, prič. poruč. *Klementu Kudelki*, od 22. pješ. puk. narediti da se izrazi:

ponovno *Previšnje pohvalno priznanje* zbog hrabrog držanja pred neprijateljem priču. natpor. *Antonu Giuppanovichu*, od 37. dom. puk.

Previšnje pohvalno priznanje zbog izvrsnog službovanja za rata puč. ust. por. *Alfredu Persiću*, kod puč. ust. bat. obalne obrane br. 1.; prič. pukov. liječ. *D-r Mariju Kaiseru*, od 23. dom. pukov.

imenovati: *naslovnim korvetnim kapetanom* linij. poruč. *Miju Kovačića*; *linijskim poručnikom* umir. nasl. lin. por. *Rudolfa Conte Viscovicha*; *fregatnim poručnikom*: pom. zast. *Mihajla Mičića*, *Bruna Svobodu*; *korvetnim poručnikom u prič.* prič. pom. zast. *Matiiju Marušića*, *Roberta Antića*.

Razpuštenje općinsko zastupstvo u Vodicama.

Namjesništvo je raspustilo općinsko zastupstvo u *Vodicama*. — Upravljanje općinskim poslovima povjerenje je, dogovorno sa Zemaljskim Odborom, c. k. nadgledatelju finansijske straže i upravitelju carinarsko-lučkog izloženstva u *Vodicama* *Josipu Galzigna*.

Beneficenza.

I colleghi del Dipartimento edile luogotenenziale per onorare la memoria del defunto Consigliere sup. edile Ing. Pietro cav. de Erco, decesso a Tkon, devolvono alla Cucina Popolare l'importo di Corone 80 (ottanta).

La direzione a mezzo nostro ringrazia.

Telegrami Uredništva.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

Česarevo mrtvo tijelo izloženo u dvorskoj kapeli.

BEČ, 28. Pošto je mrtvo tijelo Franja Josipa jutros blagoslovljeno, dopustilo se svijetu da ulazi u dvorsku kapelu, da se tu prašta sa mrtvim Cesarom. Crkva je zastrta dubokom crninom. Pred glavnim oltarom diže se na veličanstvenom podnožju na stube sanduk iskićen zlatnim uresom, a počiva na sagu od zlatnog brokata. Niže stuba položeni su vijenci najbliže porodice, a mnogo ih

je što su izvanred i dubokog tvog Vlastelu još

BEČ

u 11 s. n. nići doćni spoda n. je pošao Karlo, o pukovnikom kom je čekao je uresnim ušao u svog sal. tragovi p. srdačno njemačk. pješadijs. oba se v. način. C. Česara i govori. i pratnje je Car V. kilarstvo slva zati. Dvor.


Gđ. Vladare, u dvor. Zitu, na sku crkva nja Josip svoje i kod Čes. hode k. se odveć zadržao skoga.

Zat. predsjed. Kad se g

Držim na skladištu za promptnu otpremu:
 Njemačkog surogata sapuna BLANKA, svaki originalni sanduk Kr. 55.—
 LIMUNA Verdelli, svaki sanduk od 360 komada „ 35.—
 SODE kristalizirane u vrećama od 100 kg. „ 34.—
 OMOTNOG PAPIRA PATENT I.a, u snopovima od 100 kg. „ 110.—
 PAPIRNIH VREĆICA PATENT u snopovima od 50 kg. „ 125.—
 RUSKIH SRDJELA S KAPULICOM u posudama od ca. 2 1/2 - 3 1/2 kg. „ 25.—
 VINSKE KISELINE, kemič. čiste, kg. „ 22.—
 KAVINOG SUROGATA 100 kg. „ 460.—
 METALA ŠVAJCARSKIH br. 3 sa svim jakih za 100 komada „ 340.—
 EKSTRAKT OD RAJČICA u limenim posudama od 200 gr. kg. „ 11.50
 LIKERA SAVOJA-CINZANO, svaka flaša od 1 lt. „ 8.50
 Cijene se razumijevaju franko Zadar uz unaprednu isplatu netto bez skonta.
Marcello Pattiera - Zadar.

Kuhalo i brzovar na petrolej


Zajamčena sigurnost!
 Zajamčeno prosto od svakog mirisa!
Senzacionalni uspjeh!



Bez čadje!
 Bez šuma!
 Bez dima!

Bez začepjenja!
 Bez predgrijanja sa spiritom!

•• Najsposobniji i najsavršeniji brzovar sadašnjosti! ••
 Učinak grijanja 3 puta veći nego kod ostalih sistema. Velika prištednja! Jedna ltra petroleja gori 8—12 sati. Jedna ltra vode kuha za 5 minuta. Isključeno je da bi se brzovar prevrnuo. Istodobno može služiti i kao peč za grijanje sobe.
 Tvorničko skladište i zastupstvo za cijelu Dalmaciju:
G. B. TAMINO - ZADAR.



Fratelli Mandel & Nipote
 BANCA CAMBIO-VALUTE — ZARA

ACQUISTA E VENDE ogni sorta di effetti pubblici
 Cartelle di lotteria, monete secondo il listino di giornata. Raccomandabili: Lettere di pegno 4 1/2 del Credito fondiario dalmato Obbligazioni provinciali dalmate 4%. Lettere di pegno 4 1/2 o 4% della Banca Commerciale di Budapest. — Lettere di pegno della Cassa di risparmio di Budapest 4%. — Prestito ferroviario Bulgaro al 6 e 5%. — Obbligazioni ferroviarie della Bosnia-Erzegovina 4 1/2%.
 ACCORDA SOVVENZIONI sopra Carte di Valore all'usuale tasso d'interesse.
 CEDE Cartelle pi lotteria, verso pagamento a rate mensili. — Raccomandabili: Città di Vienna 1874 Vinc. princ. Cor. 400.000, in rate mensili di Cor. 20. Credito fondiario Austriaco 3%. Vinc. princ. Cor. 100.000, in rate mensili di Cor. 10. Credito Mobiliare Aust. 1858. Vincita princ. Cor. 300.000, in rate mensili di Cor. 20. Banca Ipotecaria Ungherese 4%. Vincita princ. Cor. 70.000, in rate mensili di Cor. 10. Lotti Turchi 1870 da f.chi 400. Vinc. principale f.chi 600.000, in rate mensili di Cor. 8. Gruppo Croci rosse Austriache, Italiane ed Ungheresi. Vincita princ. Cor. 125.000, in rate mensili di Cor. 6, Singole cartelle Cor. 2 ecc.
 ACCETTA versamenti di denaro fissi e in Conto Corrente, con restituzione senza preavviso, verso un interesse annuo di 4%.
 RILASCIA Assegni bancari sulle principali piazze d'Europa e s'incarica di tutte le operazioni d'incasso, versamenti e simili richieste dei propri clienti, senza alcuna spesa.
 ASSICURA Cartelle di lotteria e Obbligazioni contro la perdita derivante dall'ammortizzazione, alle condizioni generalmente stabilite.
 ASSUME Assicurazioni nei rami: Incendi, Vita, Accidenti Furto con incasso, quale Agenzia Principale delle Assicurazioni Generali di Trieste.



3-6
„Aga“
 Najfiniji papir za cigarete.

Skladište na veliko:
V. Göszl u Zadru.
 Cijena 10 kutija po 100 omoćia u kutiji K 50.-- franko uz pouzeće.
 Sa narudžbama valja se požuriti.



Pece dura
 offre a prezzi di convenienza
Heinrich Wagner
 Trieste.

Častim se izvijestiti cj. moje mušterije, općinstvo, Državne i pokrajinske Urede, te Općinske opskrbne odbore da sam premjestio moju poslovnicu u Vrulje-Šibenik pokraj Tvornice leda.

sa veleštovanjem:
Agenturna, Komisijonalna i Otpremajuća Poslovnica
Josip Jadronja - Šibenik.

Ratni invalid

traži se za slugu kod jednog župnika. Zahtjevi: da bude katolik, neoženjen ili udovac, da znađe kuhati i držati red i čistoću u kući, da bude trijezmen i blage čudi i tjelesno sposoban za spomenute radnje. Prima: hranu pranje i 30 K mjesečno. — Neka se prijavi Pokrajinskom Povjerenstvu za skrb oko ratnih invalida u Zađru. 1-5

Stigla je velika partija **BIJELOG NJEMAČKOG SUROGATA SAPUNA**, sasvim tvrdog u originalnim sanducima od 200 komada po 20 ðkg., koju prodajem svim trgovcima i zavodima po Kr. 55 sanduk, franko Zadar. Oðprema se oðmah za cijelu pokrajinu, uz unaprednu isplatu ili na temelju dokumenata koje banke.

Ovo novo njemačko sredstvo nadomiješćuje izvrsno obični i preskupi masteni sapun. Sve ga njemačke kućarice upotrebljuju za pranje ruku, rublja, poda, kuhinjskih sprava i za sve predmete od kovine.

Palazi se na prodaju kod svakog trgovca. ————— **Direktan uvoz iz Njemačke.**

Narudžbe šalju se tvrdki

MARCELLO PATTIERA -- Zadar.

Isključiva prodaja za cijelu Dalmaciju.

Brzjavci: PATTIERA -- ZADAR.

„BLANKA“

Najveći import kave
Delia i Holujević, Zagreb
 nudi ðok zaliha traje

SANTOS (zelenkastu Java)	po K 1000
MENADO LIBERIA	„ „ 1050
ZIKORIA otvorena	„ „ 300

sve po 100 kg.

Smrećke i Lovorike kupuje i bez vreća u većim količinama
Tvrtka Birò & Paleka - Zadar.

JOSIP JADRONJA - ŠIBENIK.
 Dreuzimlje narudžbe svakovrsnih modernih pečata iz gume i mjedi za pečatni vosak i sve ostale pečatne predmete, sve uz tvorničku cijenu. Brza izradba. — Skladište i rasprodaja na veliko svakovrsnik slatkiša: Roks Drops obični, Roks Drops fini, svileni Foures, finih biskvita i t. d. i t. d. sve uz umjerene tvorničke cijene. — Kupuje prazne vreće, koju mu drago količinu, i plaća najvišom cijenom.

AVVISO.

Il sottoscritto ha l'onore di preavvisare la Spett. Cittadinanza, l'Inclita Guarnigione ed i Signori Viaggiatori, che col 1. Novembre a. c., aprirà a Fiume sotto sua proprietà

L'HOTEL ROYAL
 (che dispone di 44 stanze) in Via Lođ. Kossuth N.ro 10.
 L'Hotel è del tutto rimodernato col massimo comfort. -- Servizio inappuntabile.
 In pari tempo avverte, che la propria

Trattoria „Al Cervo d'Oro“
 viene del tutto restaurata. -- Squisita ed ottima cucina alla casalinga e grandissimo assortimento di pesce, giornalmente fresco.
 Fiducioso d'un benevolo appoggio si firma con profetta stima

GIUSEPPE MILETA
 PROPRIETARIO.

God
 NAUCH
 S
 Cijen
 Kr. 10.—
 Na polugod
 Spr
 BE
 varski s
 Cesarica
 Karlom
 ćan. Do
 ljene, N
 večer st
 čekao, t
 l on se
 Gustav
 fant špa
 i veliki
 BE
 vnom g
 mile u
 cama p
 veni su
 obilježj
 Dosvud
 ženja i
 vodu, p
 crninom
 gore fe
 se gra
 mjesta
 brine z
 Dolaza
 BE
 sljedn
 čekao
 jestolja
 se auto
 prijesto
 saricu
 došao
 brauns
 gim na
 ćelnik
 pak za
 mogu
 U
 u dvor
 lobne s
 I
 ložen,
 oprosti
 podne
 se na
 popodr
 sprovo
 B
 Josip p
 uprav
 U
 teljeni
 nova a
 cijā vo
 jes do
 tisuća
 — pol
 lobnoj
 govare
 snulog
 nito p
 ljao su
 izraza
 lovanj
 narod
 D
 cala s
 jeh cr
 uputi
 iz dv
 pregle
 svog
 pošto
 valiste